

**Finansijski izvještaji za 2024. godinu i
izvještaj nezavisnog revizora**

„BUDUĆNOST” A.D. LAKTAŠI

Banja Luka, april 2025. godine

SADRŽAJ

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA.....	01
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	05
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	19
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA	19
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.....	20
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE.....	24
DODATNA OBRAZLOŽENJA UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	25

**AKCIONARIMA I NADZORNOM ODBORU
DRUŠTVA KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI**

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Društva KP „BUDUĆNOST“ a.d. Laktaši (u daljem tekstu „Društvo“) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2024. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembar 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i važećim računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja revizije

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije pojedinačnih finansijskih izvještaja u cijelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima. Ključna pitanja kao i primjenjene procedure u vezi sa njima su sledeća:

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA(nastavaka)

Ključna pitanja revizije(nastavak)

Ključno pitanje revizije	Odgovarajuća revizorska procedura
1. Vredovanje prihoda od prodaje učinaka	
Prihodi od prodaje učinaka na dan bilansa iznose 3.782.633 KM i u najvećoj mjeri se odnose na prihode od isporuke vode. Prihodi od prodaje učinaka odabrani su kao ključno pitanje zato što postoji značajan rizik u vezi sa tačnošću njihovog priznavanja zbog specifičnosti informacionog sistema. Na bazi sprovedenih procedura nismo identifikovali značajne nalaze u odnosu na tačnost evidentiranih prihoda.	Izvršili smo sljedeće revizorske procedure: • Pregled i testiranje kontrola procesa i načina obračuna, fakturisanja i priznavanja prihoda od prodaje učinaka • pribavljanje potvrđivanja stanja na uzorku kupaca • sproveli smo analitičke postupke za prihode od učinaka • sproveli smo revizorske procedure radi potvrđivanja da li su prihodi evidentirani u periodu u kom su nastali

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA(nastavak)

Odgovornost revizora(nastavak)

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilazanje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva. Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA(nastavak)

Odgovornost revizora(nastavak)

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Saša Bajić

Banja Luka 28.04.2025. godine



Lužija Bojan
Direktor i ovlašćeni revizor
Kontal doo,
Cara Lazara 9a, Banja Luka



Saša Bajić
Ovlašćeni revizor

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

BILANS STANJA
na dan 31.12.2024. godine

AOP	Pozicija	Tekuća godina			Prethodna godina
		Bruto iznos	Ispravka vrijednosti	Neto iznos	
1	A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)	9.077.278	6.951.475	2.125.803	2.183.940
2	I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	56.307	36.638	19.669	18.481
3	1. Ulaganja u razvoj			0	
4	2. Koncesije, patent, licence i ostala prava	56.307	36.638	19.669	18.481
5	3. Goodwill			0	
6	4. Ostala nematerijalna sredstva			0	
7	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi			0	
8	II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, I OPREMA (009 do 014)	9.020.971	6.914.837	2.106.134	2.165.459
9	1. Zemljište			0	
10	2. Građevinski objekti	6.244.780	5.035.678	1.209.102	1.317.345
11	3. Postrojenja i oprema	2.728.366	1.879.159	849.207	800.289
12	4. Ostale nekretnine postrojenja i oprema			0	
13	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi			0	
14	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	47.825		47.825	47.825
15	III - INVESTICIONE NEKRETNINE			0	
16	IV - SREDSTVA UZETA U ZAKUP			0	
17	V - BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	0	0	0	0
18	1. Šume			0	
19	2. Višegodišnji zasadi			0	
20	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva			0	
21	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi			0	
22	VI - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	0	0	0	0
23	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica			0	
24	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata			0	

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

25	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	0	0	0	0
26	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima			0	
27	3.2. Dugoročni krediti u zemlji			0	
28	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu			0	
29	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti			0	
30	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	0	0	0	0
31	4.1. Vlasnički instrumenti			0	
32	4.2. Dužnički instrumenti			0	
33	5. Potraživanja po finansijskom lizingu			0	
34	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA				
35	VIII - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA			0	0
36	B. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	2.249.412	204.740	2.044.672	1.497.660
37	I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (038 do 043)	482.078	53.111	428.967	319.840
38	1. Zalihe materijala	482.078	53.111	428.967	319.840
39	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga			0	
40	3. Zalihe gotovih proizvoda			0	
41	4. Zalihe robe			0	
42	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji			0	
43	6. Dati avansi			0	
44	II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (045 + 052 + 061 + 064 + 065)	1.767.334	151.629	1.615.705	1.177.820
45	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)	812.555	151.629	660.926	610.972
46	1.1. Kupci - povezana pravna lica			0	
47	1.2. Kupci u zemlji	810.741	151.629	659.112	608.730
48	1.3. Kupci iz inostranstva			0	
49	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova			0	
50	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	1.814		1.814	2.242
51	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit			0	

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

52	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053+058+059+060)	0	0	0	0
53	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (od 054 do 057)	0	0	0	0
54	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima			0	
55	b) Kratkoročni krediti u zemlji			0	
56	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu			0	
57	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti			0	
58	2.2 Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			0	
59	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu			0	
60	2.4. Derivatna finansijska sredstva			0	
61	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	954.729	0	954.729	565.370
62	3.1. Gotovinski ekvivalenti			0	
63	3.2. Gotovina	954.729		954.729	565.370
64	4. Porez na dodatu vrijednost	50		50	1.478
65	5. Kratkoročna razgraničenja			0	
64	D. BILANSNA AKTIVA (001+035 + 036)	11.326.690	7.156.215	4.170.475	3.681.600
65	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	16.946.196		16.946.196	
101	A. KAPITAL (102 - 110 + 113 - 114 + 115 + 119+122 -123 + 124 - 128+131)			2.862.357	2.822.171
102	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)			1.629.246	1.629.246
103	1. Akcijski kapital (104+105)			1.629.246	1.629.246
104	1.2. Akcijski kapital -obične akcije			1.629.246	1.629.246
105	1.3. Akcijski kapital - povlašćene (prioritentne) akcije				
106	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću				
107	3. Ulozi				
108	4. Državni kapital				
109	5. Ostali osnovni kapital				
110	II - OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL			0	0
111	1.Otkupljene sopstvene akcije i udjeli				
112	2.Upisani neuplaćeni kapital				
113	III - EMISIONA PREMIJA				

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

114	IV - EMISIONI GUBITAK				
115	V - REZERVE (116 do 118)			95.352	86.426
116	1. Zakonske rezerve			95.352	86.426
117	2. Statutarne rezerve				
118	3. Ostale rezerve				
119	VI - REVALORIZACIONE REZERVE (120+121)			0	0
120	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva				
121	2. Ostale revalorizacije rezerve				
122	VII - POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT				
123	VIII - NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT				
124	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (1259 do 127)			1.137.759	1.106.499
125	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina /Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina			1.082.573	927.981
126	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine/ Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine			55.186	178.518
127	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti				
128	X - GUBITAK (129 + 130)			0	0
129	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina				
130	2. Gubitak tekuće godine/ Višak rashoda nad prihodima tekuće godine				
131	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE				
132	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133+137+145)			799.593	152.498
133	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 DO 136)			43.439	33.030
134	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku				
135	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih			43.439	33.030
136	3. Ostala dugoročna rezervisanja				
137	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)			327.249	119.468
138	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima				
139	2. Dugoročni krediti u zemlji			226.608	
140	3. Dugoročni krediti u inostranstvu				

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

141	4. Obaveze po emitovanim dužničim instrumentima				
142	5. Dugoročne obaveze po lizingu				
143	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti				
144	7. Ostale dugoročne obaveze uključujući i razgraničenja			100.641	119.468
145	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE			428.905	
146	IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE				
147	IV - KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148+155+161+162+163+164+165+166+167+168)			508.525	706.931
148	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)			86.224	94.842
149	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima				
150	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti			86.224	94.842
151	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu				
152	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha				
153	1.5. Derivatne finansijske obaveze				
154	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti				
155	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)			226.418	214.347
156	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije			35.965	36.722
157	2.2. Dobavljači - povezana pravna lica				
158	2.3. Dobavljači u zemlji			159.100	177.625
159	2.4. Dobavljači iz inostranstva			31.353	
160	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja				
161	3. Obaveze iz specifičnih poslova				
162	4. Obaveze za zarade i naknade zarada			154.002	134.270
163	5. Ostale obaveze			2.902	3.599
164	6. Porez na dodatu vrijednost			12.517	26.694
165	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine			7.290	7.112
166	8. Obaveze za porez na dobitak			19.172	30.671
167	9. Kratkoročna razgraničenja				
168	10. Kratkoročna rezervisanja				195.396

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

169	BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146+147)			4.170.475	3.681.600
165	D. VANBILANSNA PASIVA			16.946.196	16.307.249

BILANS USPJEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

AOP	Pozicija	Neto	Neto
		Tekuća godina	Prethodna godina
201	I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)	3.805.571	3.474.679
202	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)		
203	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		
204	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu		
205	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
206	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)		
207	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima		
208	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu		
209	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu		
210	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	3.782.633	3.282.251
211	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima		
212	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	3.782.633	3.282.251
213	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu		
214	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka		
215	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		
216	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju		
217	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju		
218	8. Ostali poslovni prihodi	22.938	192.428
219	II - POSLOVNI RASHODI (220+221+222+223+226+227+234+235+236)	3.714.632	3.216.824
220	1. Nabavna vrijednost prodate robe		
221	2. Troškovi materijala	518.762	426.947
222	3. Troškovi goriva i energije	512.063	447.868
223	4. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (224 + 225)	1.959.785	1.624.749
224	4.1. Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	1.904.587	1.557.975
225	4.2. Ostali lični rashodi	55.198	66.774
226	5. Troškovi proizvodnih usluga	304.964	276.339
227	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	263.154	263.838
228	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	244.844	240.081
229	a) Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme	244.844	240.081
230	b) Amortizacija investicionih nekretnina		
231	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup		
232	g) Amortizacija ostalih sredstava		
233	6.2. Troškovi rezervisanja	18.310	23.757
234	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	135.983	158.714
235	8. Troškovi poreza	16.505	16.811
236	9. Troškovi doprinosa	3.416	1.558
237	B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)	90.939	257.855
238	V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)		
239	G FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	33.572	35.094

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

240	1. Prihodi od kamata	33.572	32.449
241	2. Pozitivne kursne razlike		
242	3. Prihodi od efekata valutne klauzule		
243	4. Ostali finansijski prihodi		2.645
244	II - FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	5.618	3.278
245	1. Rashodi kamata	5.618	3.278
246	2. Negativne kursne razlike		
247	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule		
248	4. Ostali finansijski rashodi		
249	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239 - 244 - 238)	27.954	31.816
250	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 - 239) ili (244 - 239 - 237)		
251	E OSTALI GUBICI I DOBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	86.732	49.071
252	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme		
253	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina		
254	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava		
255	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja		
256	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica		
257	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	63.751	
258	7. Viškovi		72
259	8. Ostali prihodi i dobici	22.981	48.999
260	9. Neto dobici od derivatnih finansijskih instrumenata		
261	II - OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	131.087	126.553
262	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	1.246	
263	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina		
264	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava		
265	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja		
266	5. Neto gubici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica		
267	6. Gubici po osnovu prodatog materijala		
268	7. Manjkovi	66	77
269	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata		
270	9. Ostali rashodi i gubici	129.775	126.476
271	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 267)		
272	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)	44.355	77.482
273	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE -I- PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)		
274	1. Neto dobici od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (275 do 280)		
275	1.1. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrijeđenja nematerijalnih sredstava		
276	1.2. Neto dobici od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrijeđenja nekretnina, postrojenja i opreme		

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

277	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja investicionih nekretnina, koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
278	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrjeđenja bioloških sredstava, koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
279	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe		
280	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjanih prodaji, sredstava obustavljenog poslovanja i ostalih nefinansijskih sredstava		
281	2. Neto dobiti od usklađivanja finansijskih sredstava (282 do 285)		
282	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava		
283	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)		
284	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrjeđenja potraživanja od kupaca		
285	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava		
286	II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)		
287	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)		
288	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nematerijalnih sredstava		
289	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja nekretnina, postrojenja i opreme		
290	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja investicionih nekretnina koje se vode po nabavnoj vrijednosti		
291	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrjeđenja bioloških sredstava koje se vode po nabavnoj vrijednosti		
292	1.5. Neto gubici po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe		
293	1.6. Neto gubici po osnovu usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjanih prodaji, sredstava obustavljenog poslovanja i ostalih nefinansijskih sredstava		
294	2. Gubici od usklađivanja finansijskih sredstava (295 do 298)		
295	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava		
296	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)		
297	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca		
298	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava		
299	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 - 286)		
300	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 - 273)		0
301	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke greške iz ranijih godina		
302	LJ. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke greške iz ranijih godina		
303	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		
304	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		
305	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	3.925.875	3.558.844
306	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	3.851.337	3.346.655

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

307	1. Dobitak prije oporezivanja (305-306)	74.538	212.189
308	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)		
309	1. Poreski rashodi perioda	19.352	33.671
310	2. Odloženi poreski rashodi perioda		
313	3. Odloženi poreski prihodi perioda		
316	1. Neto dobitak tekuće godine (307-308-309-310+313)	55.186	178.518
317	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)		
318	O. Međuidividue i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda		
319	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima		
320	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima		
321	Obična zarada po akciji		
322	Razrijeđena zarada po akciji		
323	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	65	65
324	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	65	65
400	A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)	55.186	178.518
401	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		
408	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		
415	B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (+-401 +- 408)		
416	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK)	55.186	178.518

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

Redni broj	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
2.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)	501	4.532.752	4.009.593
3.	1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	502	4.517.830	3.959.275
4.	2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	503	14.922	50.318
5.	3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	504		
6.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)	505	4.591.954	3.699.934
7.	1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	506	2.024.539	1.585.282
8.	2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	507	1.868.839	1.585.515
9.	3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	508	5.416	3.256
10.	4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	509	30.851	23.052
11.	5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	510	662.309	502.829
12.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)	511		309.659
13.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)	512	59.202	
14.	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
15.	I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)	513	0	0
16.	1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	514		
17.	2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	515		
18.	3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	516		
19.	4. Prilivi po osnovu kamata	517		
20.	5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	518		
21.	6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	519		
22.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)	520	0	0
23.	1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	521		
24.	2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	522		
25.	3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	523		
26.	4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	524		
27.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)	525		
28.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)	526	0	0
29.	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
30.	I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)	527	550.000	0

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

31.	1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	528		
32.	2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	529	300.000	
33.	3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	530		
34.	4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	531	250.000	
35.	II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)	532	101.439	210.104
36.	1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	533		
37.	2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	534	71.855	147.547
38.	3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	535	29.584	62.557
39.	4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	536		
40.	5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	537		
41.	6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	538		
42.	III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)	539	448.561	
43.	IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)	540		210.104
44.	G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)	541	5.082.752	4.009.593
45.	D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)	542	4.693.393	3.910.038
46.	Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)	543	389.359	99.555
47.	E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)	544		
48.	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	545	565.370	465.815
49.	Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	546		
50.	I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	547		
51.	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)	548	954.729	565.370

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

Redni broj	Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva						
		Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacije rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stanje na dan 01.01.2023. god.	901	1.629.246			78.506	950.900	2.658.652
2.	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902						
3.	Efekti ispravke grešaka	903						
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.203. god. (901 ± 902 ± 903)	904	1.629.246			78.506	950.900	2.658.652
5.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905						
6.	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906						
7.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkc. valutu	907						
8.	Neto dobitak/gubitak per. iskazan u bil. uspjeha	908					178.518	178.518
9.	Neto dobiti/gubici perioda priznati d. u kapitalu	909						
10.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	910					-22.919	-22.919
11.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911						
12.	Stanje na dan 31.12.2023. god. / 01.01.2024. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)	912	1.629.246			78.506	1.106.499	2.814.251
13.	Efekti promjena u računovodstvenim politikama	913						

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

14.	Efekti ispravke grešaka	914						
15.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. god. (912 ± 913 ± 914)	915	1.629.246			78.506	1.106.499	2.814.251
16.	Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916						
17.	Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917						
18.	Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkc. valutu	918						
19.	Neto dobitak/gubitak per. iskazan u bil. uspjeha	919					55.186	55.186
20.	Neto dobitci/gubici perioda priznati d. u kapitalu	920						
21.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	921					23.926	23.926
22.	Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922				8.926		
23.	Stanje na dan 31.12.2024. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)	923	1.629.246			95.352	1.137.759	2.862.357

1. OPŠTE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Kao komunalna radna organizacija „Budućnost“ je osnovana 1979. godine, a na osnovu odluke Skupštine opštine Laktaši, od 1996. godine posluje kao OD JKP „Budućnost“.

U 2009. godini promijenjen je naziv i oblik organizovanja u KP „Budućnost“ a.d.

Osnovne djelatnosti Društva su:

- distribucija vode,
- održavanje vodovodne i kanalizacione mreže,
- grijanje,
- crpljenje otpadnih voda,
- pročepljanje kanalizacije,
- usluge izvršene drugim licima.

Pored osnovne djelatnosti, Društvo, po potrebi, pruža i druge usluge kao što su rovokopački radovi, prevoz vode cisternom i slični radovi.

Sjedište društva je u ulici Karađorđevoj 63 u Laktašima, JIB 4401147850009, matični broj 1164899, šifra djelatnosti 36.00. V direktora Društva je Dragan Kelečević, dipl.ecc.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Izjava o usaglašenosti

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja - (MSFI).

2.2. Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni po načelu nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim za revalorizaciju određenih finansijskih instrumenata, hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju koji su vrednovani po fer vrijednosti, kao što je objašnjeno u računovodstvenim politikama za finansijske instrumente. Istorijski trošak je generalno zasnovan na fer vrijednosti naknade plaćene u zamjenu za robu i usluge. Fer vrijednost je cijena koju bi primili od prodaje imovine ili platili za prenos obaveza u uobičajenoj transakciji između tržišnih učesnika na dan vrednovanja, bez obzira da li je ta cijena direktno provjerljiva ili procijenjena korišćenjem drugih tehnika vrednovanja. Prilikom procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obaveza, Društvo uzima u obzir one karakteristike imovine ili obaveza koje bi uzeli u obzir i drugi učesnici na tržištu prilikom određivanja cijene imovine ili obaveza na datum vrednovanja

2.3. Funkcionalna valuta i valuta prezentacija

Iznosi u priloženim nekonsolidovanim finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM) koja predstavlja funkcionalnu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge ili prodaje robe. Prihod od kamata knjiži se na obračunskoj osnovi u skladu s neotplaćenom glavnicom po efektivnoj kamatnoj stopi.

Poslovne prihode čine:

- prihodi od prodaje usluga i učinaka, u zemlji
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namenjenih izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, tantijema, prihodi iz namijenskih izvora finansiranja i ostali poslovni prihodi.

Finansijske prihode čine: prihodi od kamata, prihodi od pozitivnih kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, i ostali finansijskih prihodi.

Ostale prihode čine: neto dobici od prodaje nematerijalnih i materijalnih sredstava, viškovi i ostali prihodi i dobici

Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine su: neto dobici od usklađivanja vrijednosti nematerijalne i materijalne imovine.

3.2. Rashodi

Poslovne rashode čine: troškovi nabavne vrijednosti prodane robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

Finansijske rashode čine: finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu kamata, rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

Ostale rashode čine: neto gubici od prodaje nematerijalnih i materijalnih sredstava, manjkovi i ostali rashodi i gubici.

3.2. Strane valute

Monetarna imovina i obaveze, denominovane u stranim valutama su preračunate u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan izvještaja o finansijskom položaju.

Nemonetarna imovina i obaveze denominovane u stranim valutama koje se mjere po fer vrijednosti preračunate su u njihovu protivvrijednost po zvaničnom kursu na dan transakcije.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvanično važećem kursu na dan svake promjene, a nastale pozitivne i negativne kursne razlike evidentiraju se u korist ili na teret izvještaja o dobitku i gubitku u okviru finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda

3.3. Porez na dobitak

Porez na dobitak obuhvata tekući porez na dobitak i odložene poreze na dobitak. Tekući i odloženi porez na dobitak se priznaju u izvještaju o dobitku i gubitku, osim ako nisu nastali iz poslovnih kombinacija ili stavki priznatih direktno u kapitalu, odnosno u ostalom ukupnom rezultatu.

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobitak. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda.

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

3.4. Nekretnine i oprema

Pod nekretninama i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine. Nekretnine i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti i umanjeni za ispravku vrijednosti i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna vrijednost umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate. Nabavna vrijednost izgrađenih nekretnina i opreme je njihova nabavna vrijednost na datum kada su izgradnja ili razvoj završeni.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u izvještaju o dobitku i gubitku kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korištenja sredstva, uvećavaju vrijednost osnovnog sredstva. Opravke i održavanja se evidentiraju na teret tekućeg obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.

3.5. Amortizacija

Stopa amortizacije se utvrđuje na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme.

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na neko sredstvo preispituje se najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje značajne promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promijenjena dinamika. Takva promjena se evidentira kao promjena računovodstvene procjene u skladu sa MSFI/MRS. Menadžment Društva dostavlja svaku promjenu stopa amortizacije za grupu sredstava Upravnom odboru Društva na usvajanje.

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme umanjena za procijenjeni eventualni ostatak vrijednosti. Amortizacija se obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

Korisni vijek građevinskih objekata je od 30 do 80 godine, a opreme je od 5 do 20 godina.

3.6. Finansijska imovina

Dati krediti i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti i potraživanja.

Kredit i potraživanja vrednuju se po amortizovanom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjeni za procijenjeno umanjeње vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

Potraživanja su prikazana po njihovoj nominalnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravke vrijednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospeljeća za plaćanje, što su, prema procjeni menadžmenta baziranoj na istorijskim dokazima o iznosu s tim u vezi nastalih gubitaka, potraživanja koja nisu naplaćena preko 360 dana.

Direktan otpis potraživanja se vrši u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Potraživanja koja su predmet kompenzacije se ispravljaju po neto principu.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

3.7. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje. Vrijednost zaliha uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu. Vrijednost zaliha se utvrđuje na osnovu metoda prosječne nabavne cijene.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se odgovarajuća ispravka vrijednosti, ili se u cjelosti otpisuju.

3.8. Finansijke obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne obaveze (dugoročne kredite i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove koji se direktno mogu pripisati transakciji. Nakon početnog priznavanja, finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata, umanjena za otplate glavnice, umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca.

Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja, predviđena ugovorom, ukinuta ili istekla.

3.9. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanja se sastoje od rezervisanja za sudske sporove koji se vode protiv Društva, i određena su diskontovanjem budućih novčanih tokova koji odražavaju trenutno stanje na tržištu i specifičnih rizika koji se odnose na datu obavezu.

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od menadžmenta korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na istorijskim i ostalim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa. Osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje i ostale značajne izvore neizvjesnosti pri davanju procjene na dan izvještaja o finansijskom položaju, koje nose rizik sa mogućim ishodom u materijalno značajnim korekcijama sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini, predstavljene su u daljem tekstu.

4.1. Procijenjeni korisni vijek nekretnina, opreme i nematerijalne imovine

Određivanje korisnog vijeka nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja je zasnovano na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na neko sredstvo preispituje se najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje značajne promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promijenjena dinamika. Takva promjena se evidentira kao promjena računovodstvene procjene u skladu sa MRS/MSFI. Menadžment Društva dostavlja, svaku promjenu stopa amortizacije za grupu sredstava, Upravnom odboru Društva na usvajanje.

Usljed značajnosti stalnih sredstava u ukupnoj aktivi Društva, uticaj svake promjene u navedenim pretpostavkama može biti materijalno značajan na finansijski položaj Društva, kao i na rezultate njegovog poslovanja.

4.2. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja je obračunata na osnovu procijenjenih gubitaka usljed nemogućnosti kupaca da ispune dospelje obaveze prema Društvu.

Procjena menadžmenta je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja, istorijskim otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promjenama u uslovima prodaje, prilikom utvrđivanja adekvatnosti ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim budućim naplatama.

4.3. Rezervisanja

Generalno, rezervisanja su u značajnoj mjeri podložna procjenama. Društvo procjenjuje vjerovatnoću da se neželjeni slučajevi mogu dogoditi kao rezultat prošlih događaja, i ukoliko je vjerovatnoća veća od 50%, Društvo vrši rezervisanje iznosa koji je potreban da se izmiri obaveza.

4.4. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Menadžment Društva vrši procjenu rizika i, u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti.

Po mišljenju menadžmenta Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je, u datim okolnostima, najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

5. DODATNA OBRAZLOŽENJA UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

5.1. Nematerijalna ulaganja

Opis	Ostala nematerijalna ulaganja
Bruto stanje na početku godine	49.788
Bruto stanje na kraju obračunskog perioda	56.307
Ispravka vrijednosti na početku godine	31.308
Ispravka vrijednosti na kraju obračunskog perioda	36.638
Neto stanje:	19.669
31.12.2024. godine	19.669
31.12.2023. godine	18.481

Ostala nematerijalna ulaganja čine računarski program za obračun vode, aplikativni softver GIS-a, i projekat za vodovodni sistem Boškovići.

5.2. Nekretnine postrojenja i oprema

Opis	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost:			
Stanje na početku godine	6.244.780	2.572.283	8.817.063
Povećanja nove nabavke		181.435	181.435
Nove nabavke-objekat u pripremi hlorna stanica	47.825		47.825
Smanjenja:			
Rashod, prodaja i drugo		-25.351	-25.351
Stanje na dan 31.12.2024. godine	6.292.605	2.728.366	9.020.971
Kumulirana ispravka vrijednosti:	5.035.678	1.879.159	6.914.837
Stanje na početku godine	4.927.435	1.771.994	6.699.429
Povećanja:			
Amortizacija	108.243	131.270	239.513
Smanjenja:			
Rashod, prodaja i drugo		-24.105	-24.105
Kumulirana ispravka u otuđenju			
Stanje na dan 31.12.2024. godine	5.035.678	1.879.159	6.914.837
Neto sadašnja vrijednost:	1.256.927	849.207	2.106.134
31.12.2024. godine			
Neto sadašnja vrijednost:	1.365.170	800.289	2.165.459
31.12.2023. godine			

Građevinski objekti obuhvataju pored Poslovne zgrade u Laktašima rezervoare i prepumpne stanice na više lokacija u krugu opštine Laktaši. Građevinski objekti su izgrađeni na parcelama koje nisu u posjedu Društva tako da ne posjeduju zadovoljavajuće dokaze o vlasništvu nad nepokretnostima evidentiranim u poslovnim knjigama. Za objekte izgrađene na parcelama k.č. 834, 192/1, 1270/2, 1/61, 352 i 351 K.O. Laktaši (Rezervoar Jelića brdo, Kolektor Laktaši, Poslovna zgrada Laktaši, Stari bunar Laktaši) vodi se sudski spor sa Opštinom, Laktaši.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primjenom linearne metode u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstva, uz primjenu sledećih stopa:

- Vodovodne i kanalizacione mreže od 2,00% do 2,9%
- bunarevi 2,50,
- kanalizacioni krakovi od 2-2,5%
- cjevovodi 2,00%
- oprema od 20% do 33,33%
- kancelarijski namještaj 20%,
- vozila 33,33%)
- alat i inventar 50-100%

Društvo je u 2024. godini izvršilo ulaganja u opremu u iznos od 181.435,00 KM i to:

- Novi Komatsu rovokopač-utovarivač u iznosu od 170.000,00 KM
- Dvije pumpe za vodovodne sisteme Čardačani i Kriškovci u iznosu od 2.935,00 KM
- Polovno putničko motorno vozilo Fiat panda u iznosu od 8.500,00 KM

5.3. Zalihe

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Materijal	428.967	319.840
Zalihe ukupno	428.967	319.840

5.4. Potraživanja od prodaje i druga potraživanja

Opis	Kupci u zemlji	Druge kratkoročna potraživanja	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	763.721	2.242	765.963
Bruto stanje na kraju godine	810.741	1.814	812.555
Ispravka vrijednosti na početku godine	153.300	0	153.300
Ispravka vrijednosti na kraju godine	151.629	0	151.629
Neto stanje	659.112	1.814	660.926
31.12.2024. godine	659.112	1.814	660.926
31.12.2023. godine	608.730	2.242	610.972

Najveća potraživanja odnose se na:

	Naziv	Iznos
1.	Zavod za rehabilitaciju Dr.Miroslav Zotović	32.221
2.	Fudbalski klub	53.713
3.	Devetaković doo Veliko Blaško	5.303
4.	Terawod, Veliko Blaško	5.999
5.	Niskogradnja DOO	19.920
6.	Grad, Laktaši	7.334
7.	Hotel Milion, Laktaši	12.323
8.	Terme, Laktaši	4.974
9.	PP Gajić Aleksandar, Veliko Blaško	7.894
10.	Termo klima d.o.o. Laktaši	3.750
11.	DM West cargo Laktaši	4.475
12.	Dukat doo Aleksandrovac	5.732
13.	Kafe Danesi, Veliko Blaško	9.846
14.	Elim, Šušnjari	7.030
15.	Milco, Laktaši	28.916
16.	Metal flex, Laktaši	11.758
17.	VVV Mikić doo Laktaši	12.636
18.	Elpring, Aleksandrova	7.627
19.	Darko komerc, Kosjerovo	3.018
20.	Pekara Blagojević, Laktaši	2.667
21.	Qvatro company, Veliko Blaško	10.764
22.	Zu Dijaliza centar, Banjaluka	1.424
23.	Braća Mičić, Modriča	1.748
24.	Zajednica etažnih vlasnika, Laktaši	1.755
25.	Mahle letrika, Laktaši	2.551

Na osnovu Pravilnika o snabdjevanju vodom i priključenju na javni vodovod i kanalizaciju na području Opštine Laktaši broj 1984-1/15 od 24.12.2015. Direktor društva je odobrio otpis potraživanja na osnovu člana 49. gore nevedenog Pravilnika u iznosu od 62.626,38 KM. Otpis potraživanja se odnosi na tekuću potrošnju po reklamacijama naših korisnika, pri čemu se umanjuje dio računa (uglavnom zbog kvarova, pucanja cijevi, te isteka veće količine vode i drugo).

Društvo je izvršilo procjenu naplativosti potraživanja od kupaca, a na osnovu Zapisnika o popisu i izvršilo otpis potraživanja koja su zastarjela, a nisu utužena u iznosu od 28.324,66 KM od čega potraživanja od građana iznose 14.578,41 KM, a potraživanja od privrede 13.746,25 KM, na trošak perioda, a uz Odluku Nadzornog odbora. U 2024. godini je naplaćeno otpisano potraživanje u iznosu od 19.305,79 KM, od čega od privrede za vodu 2.699,74 KM, građana za vodu 16.606,05 KM.

Na osnovu Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama član 104. Izvršili smo ispravku potraživanja za vodu i kanalizaciju koja su starija od godinu dana, a utužena su u iznosu od 4.566,23 KM od čega se na privredu odnosi 226,63 KM, a na građane 4.339,60 KM.

Druga potraživanja čine potraživanja od radnika za prekoračenje limita (utroška telefona), potraživanja od radnika za utrošak vode u iznosu od 1.814,22 KM i akontacioni PDV 50,49 KM, a odnosi se na račune za decembar 2024. koji su došli na knjiženje poslije 10.01.2025 godine.

5.5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Poslovni računi - domaća valuta	954.729	565.370
2. Akontacija poreza na dobit	51	1.478
Gotovina i ekvivalenti gotovine - ukupno	954.780	566.848

5.6. Kapital

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Akcijski kapital	1.629.246	1.629.246
I. Osnovni kapital	1.629.246	1.629.246
2. Dobitak ranijih godina	1.082.573	927.981
3. Zakonske rezerve	95.352	86.426
II. Dobitak tekuće godine	55.186	178.518
1. Gubitak ranijih godina	0	0
V. Gubitak	0	0
Kapital (I do IV-V)	2.862.357	2.822.171

Kapital je podijeljen u 1.629.246 akcija nominalne vrijednosti 1 KM. Strukturu vlasništva kapitala na dan 31.12.2023. godine čine: Opština Laktaši 65,00 %, Fortis grupa doo 21,83 % i ostali akcionari 13,17 %. Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2024. godine je 29 na osnovu izvoda iz knjige akcionara od 31.12.2024. godine

5.7. Dugoročna rezervisanja

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	43.439	33.030
Dugoročna rezervisanja - ukupno	43.439	33.030

5.8. Dugoročne obaveze

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Dugoročni krediti u zemlji	226.608	0
2. Ostale dugoročne obaveze	100.641	119.468
I Dugoročne finansijske obaveze - ukupno (1 do 2)	327.249	119.468

Dugoročne finansijske obaveze u iznosu od 327.249 KM odnose se na reprogram sa Elektrokrajina a.d. Banjaluka u iznosu od 100.641 KM. Reprogram ističe u julu 2025. Godine.Preostali iznos se odnosi na kamatu koja će po Sporazumu o reprogramu biti otpisana kad se isplati poslednja rata reprograma.Iznos od 226.608 KM odnosi se dugoročni kredit podignut od NLB Banjaluka mjesečni anuitet iznosi 5.606,56 KM ,kredit ističe 14.08.2029. godine.

5.9. Kratkoročne finansijske obaveze

Opis	31.decemba 2024.	31.decembar 2023.
1. Dio dugoročnih obaveza -reprograma Elektrokrajina	21.516	32.274
2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze-kredit radnika	9.245	8.643
3. Kredit NLB Banjaluka koji dospjeva za godinu dana	55.463	53.925
Kratkoročne fin. obaveze - ukupno	86.224	94.842

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 86.224 KM odnose se na:

- Dio dugoročnih obaveza-kredit banci i kredit radnika koji dospjeva u 2025 u iznosu od 64.708 KM
- Ostale kratkoročne obaveze čine obaveze po reprogramima sa "Elektrokrajina" a.d. Banjaluka koji dospjeva u 2025. godini u iznosu od 21.516 KM.

5.10. Obaveze iz poslovanja i druge obaveze

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	35.965	36.722
2. Dobavljači u zemlji i inostranstvu	190.453	177.625
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 2)	226.418	214.347
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada kojem se refundiraju	89.985	77.910
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada osim zarada koje se refundiraju	9.084	7.481
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada osim zarada koje se refundiraju	54.933	48.879
II Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 3)	154.002	134.270
1. Obaveze prema fizičkim licima po Ugovoru	0	300
2. Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	900	900
3. Ostale obaveze(kamata po kreditu,trošak prevoza)	2.002	2.399
III. Obaveze za ostale poreze,dop i dr.dadžbine	7.290	7.112
IV. Druge obaveze - ukupno (I do IV)	390.612	359.328
V. Obaveze za porez na dodatnu vrijednost I manjak	12.517	26.694
VI. Tekuće obaveze za porez na dobit	19.824	30.671

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2024 godine iznose 190.453 KM. Sve navedene obaveze su u valutnom roku ,a najveće se odnose na sledeće dobavljače i to:

	Naziv	Iznos
1	Interkontkomerc doo Banja Luka	12.430
2.	Elektroprivreda Trebinje	32.441
3.	Vodovod a.d. Banjaluka	7.013
4.	Teikom,Sarajevo	34.000
5.	Nestro petrol ad Banja Luka	8.896
6.	KBA servis,Brčko	19.550
7.	Maat,Banjaluka	6.436
8.	TDI,Zagreb	31.353

KP „BUDUĆNOST“ A.D.LAKTAŠI

9.	Porto energy,Laktaši	14.515
10.	Elim doo Šušnjari	3.068
11.	Vujmilović BS,Aleksandrovac	4.840

5.11. Razgraničenja

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Odloženi prihodi i primljene donacije	428.905	195.396
Pasivna vremenska razgraničenja - ukupno	428.905	195.396

Razgraničene prihode čine donirana sredstva od:

- Grad Laktaši, sadašnja vrijednost osnovnih sredstava 132.546 KM
- Donacija u materijalu „Interkont“ Banja Luka 231,70 KM
- Donacija Fonda za zaštitu životne sredine 39.449 KM
- Donirana sredstva Češke vlade kamera za snimanje kanalizacije 6.678 KM.
- Novčana pomoć na naš zahtjev od Kabineta predsjednika Republike Srpske u iznosu od 250.000 KM u svrhu finansiranja izgradnje vodovodne mreže u ruralnom području grada Laktaši

5.12. Poslovni prihodi

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	3.782.633	3.282.251
I Prihodi od prodaje - ukupno	3.782.633	3.282.251
1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa,donacija, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina	22.938	192.428
II Drugi poslovni prihodi - ukupno	22.938	192.428
Poslovni prihodi- ukupno	3.805.571	3.474.679

Iskazani prihodi odnose se na: prihod ostvaren distribucijom vode i odvodnjom otpadnih voda u iznosu od 2.916.032 KM , prihod og grijanja 139.499 KM, prihod od rada radnih mašina 146.582 KM, prihod od priključaka, saglasnosti i prodaje fakturisani materijal i ostalih usluga tehničkog sektora 478.496 KM, prihod od ugovorenih poslova 164.775 KM.

5.13. Poslovni rashodi

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Troškovi materijala za izradu	475.542	358.527
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	43.220	68.420
3. Troškovi goriva i energije	512.063	447.868
I Troškovi materijala - ukupno (1 do 3)	1.030.825	874.815
1. Troškovi bruto zarada	1.886.596	1.557.975
2. Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	17.991	16.242

KP „BUDUĆNOST“ A.D. LAKTAŠI

3. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	55.198	50.532
II Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (1 do 3)	1.959.785	1.624.749
1. Troškovi transportnih usluga	22.372	22.733
2. Troškovi usluga održavanja	147.120	151.264
3. Troškovi zaštita na radu	4.392	4.362
4. Troškovi komunalnih usluga	125.595	93.610
5. Troškovi ostalih usluga	5.485	4.370
III Troškovi proizvodnih usluga (1 do 5 ukupno)	304.964	276.339
IV Troškovi rezervisanja	18.310	23.757
V Troškovi amortizacije	244.844	240.081
1. Troškovi neproizvodnih usluga	92.264	109.105
2. Troškovi reprezentacije, ugostiteljskih usluga, poklona i dr	10.294	9.654
3. Troškovi premije osiguranja	15.414	16.353
4. Troškovi platnog prometa	4.028	4.221
5. Troškovi članarina	5.712	5.829
6. Troškovi poreza	3.416	1.558
7. Troškovi doprinosa	16.505	16.811
8. Ostali nematerijalni troškovi	8.271	13.552
VI Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 8)	155.904	177.083
Poslovni rashodi - Ukupno (I do VI)	3.714.632	3.216.824

5.14. Finansijski prihodi

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Prihodi od kamata	33.572	32.449
2. Ostali finansijski prihodi	0	2.645
Finansijski prihodi - ukupno (1 do 2)	33.572	35.094

5.15. Finansijski rashodi

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Rashodi kamata	5.618	3.278
Finansijski rashodi - ukupno	5.618	3.278

5.16. Ostali prihodi

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Dobici po osnovu prodaje materijala	63.751	0
2. Viškovi izuzimajući viškove zaliha učinaka	0	72
3. Naplaćena otpisana potraživanja	19.306	48.999
4. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	3.675	0
Ostali prihodi - Ukupno (1 do 4)	86.732	49.071

5.17. Ostali rashodi

Opis	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	1.246	0
2. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	66	77
3. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	95.517	104.675
4. Izdaci za humanitarne svrhe i ostali rashodi	34.258	21.801
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 4)	131.087	126.553

5.18. Sudski sporovi

1. Sudski predmeti u kojima je Društvo tužilac/tražilac izvršenja radi naplate potraživanja po osnovu računa za izvršene usluge

Društvo kao tužilac ima 91 spora u toku, ukupne vrijednosti 98.408,98 KM, koji se vode radi naplate potraživanja od kupaca .Dug za vodu i kanalizaciju 85 predmeta u iznosu od 91.432,62 KM i dug za toplotnu energiju 5 predmeta u iznosu od 6.587,02 KM, prijavljena potraživanja u stečaju 1 predmeta u iznosu od 389,34 KM .

2. Sudski predmeti imovinsko pravnog karaktera

Na dan 31.12. 2024. godine bila su tri sudska postupka imovinsko-pravnog karaktera i to:

- Sudski postupak po tužbi Društva protiv Grada Laktaši radi utvrđivanja prava svojine nad zemljištem, poslovnom zgradom i komunalnim objektima.
- Sudski postupak po tužbi Republike Srpske i Grada Laktaši protiv Društva radi utvrđivanja svojine na nepokretnostima označenim sa k.č broj; 59,72/2,94,95 i 132/1 k.o. Šušnjari.
- Sudski postupak po tužbi Grada Laktaši protiv Društva radi utvrđivanja prava svojine na nepokretnostima označenim sa k.č. 572/2 k.o. Šušnjari

3. Sudski postupci radi naplate duga u kojima je Društvo tužena strana

Na dan 31.12.2024. godine nema sudskih postupaka radi naplate duga u kojima je Društvo tužena strana ili izvršenik.

5.19. Vanbilansna evidencija

Društvo je u vanbilansnoj evidenciji iskazalo vrijednost od 16.946.195,78 KM. Najveći dio iskazane vrijednosti odnosi se na trajna sredstva i pripadajuće rezervne dijelove i materijale koje je, na bazi ugovora sa Grad Laktaši, Društvo je građevinske objekte i opremu dobilo bez naknade na upravljanje i održavanje na neodređeno vrijeme.

Ukupnu izkazanu vrijednost na dan 31.12.2024. godine čine sledeća osnovna sredstva:

- Poslovna zgrada Karađorđeva br.63 287.024,40 KM
- 1. Vodovodni sistem Maglajani 4.576.697,16KM
- 2. Vodovodni sistem Kriškovci 2.241.333,83 KM
- 3. Kanalizacija u Trnu 3.620.443,84KM
- 4. Vodovodi u Trnu (Jablan,Bukovic) 296.908,35 KM
- 5. Vodovodni sistem Gornji Kadinjani 225.024,05 KM
- 6. Vodovodni sistem naselje Jakpovci 42.230,07 KM
- 7. Vodovodni sistem Šušnjari 190.221,38 KM
- 8. Rekonstruisani vodovodni sistem Laktaši-Jakupovci 192.395,32 KM
- 9. Izvorište Maglajani 346.479,24KM
- 10. Vodovodni krak "Drugovići" 194.468,41 KM
- 11. Vodovodni krak "Berića brdo" 163.290,97 KM
- 12. Vodovodni krak "Trišića brdo" 386.536,88 KM
- 13. Vodovodni krak "Crnića glavica" 751.024,12 KM
- 14. Oprema za detekciju kvarova 35.582,38 KM
- 15. Vodovod " Studenac" Boškovići 41.985,27 KM
- 16. Vodovodni krak "Macanovići" 2.639,55 KM
- 17. Sekundarni krak Kadinjani 5.439,07 KM
- 18. Sekundarni krak "Žabići" 1.599,73 KM
- 19. Sekundarni krak "Kadinjani" 6.260,11 KM
- 20. Sekundarni krak Jaružani 95.950,73 KM
- 21. Sekundarni krak Drugovići 29.226,67 KM
- 22. Oprema za Gis 174.879,38 KM
- 23. Autocisterna za vodu marke Man 104.167,18 KM
- 24. Vodovodni sistem Jablan 1.871.696,76 KM.